Biblioteca Ambrosiana

Pintu masuk ke Perpustakaan Ambrosiana

Biblioteca Ambrosiana ialah sebuah perpustakaan bersejarah di Milan, Itali, yang turut menempatkan **Pinacoteca Ambrosiana**, galeri seni Ambrosia. Dinamakan bersempena Ambrosius, santo penaung Milan, ia diasaskan oleh Kardinal Federico Borromeo (1564–1631). Antara pemerolehan utama perpustakaan ini ialah manuskrip Biara Bobbio Benedict (1606) dan pustaka Paduan Vincenzo Pinelli, yang termasuklah *Iliad* terkenal, *Ilia Picta*.

Apabila bilik bacaan pertamanya, *Sala Fredericiana*, dibuka kepada awam pada 8 Disember 1609, ia menjadi perpustakaan awam kedua di Eropah, selepas Perpustakaan Bodleian di Oxford.

Rujukan

Pautan luar

- Biblioteca Ambrosiana (http://www.ambrosiana.it)

Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: ***Biblioteca Ambrosiana***.

Diambil daripada "https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Ambrosiana&oldid=4214401"

Laman ini kali terakhir disunting pada 17:20, 26 November 2017.

Teks disediakan dengan Lesen Creative Commons Pengiktirafan/Perkongsian Serupa; terma tambahan mungkin digunakan. Lihat Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.